

## U G O V O R

### O NABAVCI MEDICINSKOG APARATA AUDIOMETAR ZA POTREBE JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

zaključen između:

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 2,

koje zastupa: Mirsad Čabaravdić,

Identifikacijski broj: 4200298890007,

(u dalnjem tekstu: Naručilac)

i

AUDIO – BM D.O.O.,

Mitropolita Georgija Nikolajevića 20c.,

78 400 Gradiška,

koje zastupa: Igor Todorović,

ID broj: 40185210008,

transakcijski račun dobavljača: 5673231100002617,

naziv banke dobavljača: SBERBANK d.d

(u dalnjem tekstu: Dobavljač),

#### PREDMET UGOVORA

##### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka medicinskog aparata Audiometar za potrebe JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo, dalje: robu koju će Dobavljač dobiti Naručiocu u skladu s odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:

- Ponuda / specifikacija Dobavljača br: 12-12/2017,
- Funkcionalna / tehnička specifikacija.

Ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna ponuda Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima / aktima / dokazima / nacrtima / specifikacijama i dr. čini sastavni dio Ugovora sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora.

#### CIJENA

##### Član 2.

Cijena koju će Naručilac isplatiti Dobavljaču za robe iz člana 1. Ugovora iznosi:

- Cijena bez PDV-a: 7.600,00 KM; (slovima: sedam hiljada šeststotina 00/100)

- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%): 1.292,00 KM; (slovima: hiljaduviestotinedevedesetdva 00/100)
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om: 8.892,00 KM  
(slovima: osamhiljadaosamstotinadevedesetdva 00/100).

## **USLOVI I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3.**

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu. Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti vrijednost istog. Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje. Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK ISPORUKE**

### **Član 4.**

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine robe iz člana 1. ovog Ugovora je 15 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku. Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je Bulevar Meše Selimovića 2., JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene robe onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju robe. Do isporuke / predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja robe snosi Dobavljač, a s isporukom / predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene / predane robe raskinuo Ugovor ili tražio zamjenu robe. Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenou robu osigura od uobičajenih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu sa ovim, a Kupac od tog momenta. Roba koja je predmet ovog Ugovora i koju će Dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u originalnoj i neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način. Dobavljač će zapakovati robu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku. Ambalaža mora imati takva svojstva koja posebno obezbjeđuju zaštitu od vlage.

## **ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE**

### **Član 5.**

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke predmeta ugovora koji postoje u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički / komisijски utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o materijalnom nedostatku Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda predmet ugovora. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodavcu smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako predmet ugovora nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Dobavljač odgovara ako na isporučenoj robi postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije bio obaviješten, niti je pristao da primi robu opterećenu tim pravom. Ukoliko se pokaže da treća osoba polaze neko pravo na ugovorenou robu, Kupac je dužan obavijestiti Dobavljača o tome

(obaviještenje se vrši na način iz prethodnog stava ovog člana - preporučeno pismo ili telefaks ili neki drugi pouzdan način), izuzev kad je to Dobavljaču već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku osloboди predmet ugovora od prava ili pretenzije trećeg ili da mu isporuči drugu robu bez pravnog nedostatka. Ako Dobavljač ne postupi po zahtjevu Kupca, ugovor se raskida.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 6.**

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu predmeta ugovora počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač robe garantuje ispravno funkcionisanje iste, Kupac ima pravo, ako roba ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da robu iz Ugovora popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje isporuči robu koja funkcionira ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac bio lišen upotrebe predmeta ugovora. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene robe. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio robe, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

## **VIŠA SILA**

### **Član 7.**

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogodjena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja. Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i djestvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogodena višom silom. Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna djestva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglaši kao slučajeve više sile. Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile. Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljnoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

## **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA**

### **Član 8.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i traje 12 mjeseci. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

## PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

### Član 9.

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

## RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 10.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja. Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

## OSTALE ODREDBE

### Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### Član 12.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

### Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Dobavljač:

Direktor

Igor Todorović

Broj: 123-456-789

Datum: 10.01.2018.

Naručilac:

Direktor

Dr.sci. Mirsad Čabaravdić, dr.med.

spec.med.rada

Broj: 01-08-1243-6/17

Datum: 12.01.2018. godine

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Dobavljač: AUDIO-BM D.O.o.

- 12-12/2017

| Opis robe                           | Količina<br>(kom) | Jedinica<br>mjere | Jedinična<br>cijena bez<br>PDV-a | Ukupna cijena<br>po stavki bez<br>PDV-a |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Audiometar                          | 1                 | aparat            | 7600,00                          | 7600,00                                 |
| Ukupna cijena bez PDV-a:            |                   |                   |                                  | 7600,00                                 |
| Popust (ukoliko se daje):           |                   |                   |                                  | —                                       |
| Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a |                   |                   |                                  | 7600,00                                 |

NA PLaćANJA: 30 (THIRTY) DANA od DANA ISPOKLJIVE, PREDUNOŠNJE

Ukupna cijena:

treba moraju biti izražene u KM Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

Ukupna ponude se iskazuje bez PDV - a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču.

Ugovorni organ


treba imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrazcu.

U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim iznosom.


Ukupna cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati

Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

Dobavljač: [Handwritten signature]



STN. Š.



## **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE AUDIOMETAR:**

- zvukova i koštana provodljivost;
- frekvencija od 125-8000 Hz
- razreda intenziteta:
  - z - vlasna provodljivost – 10 do 110 dB korak od 5 dB;
  - z - koštana provodljivost – 10 do 70 dB korak od 5 dB.

**Pričinjeni rezultati:**

**Monitory i NBN:**

klasnični i automatski testovi;

akustički diplej;

memorijska memorija – min. 20 testova;

printanje sa stampačem;

**Automačnost:**

izvedena komunikacija sa pacijentom;

čekanje na odgovor pacijenta;

**Priročnik:**

SA 23. 69